COPT 5 of 5 12 June 1956

MERCRANDUM FOR: Chief, Finance Division

: PCS - DCI - Project Comptreller FROM

: Transfer of Charges from Account 146.7 to Expense SUBJECT

1. Will you please take appropriate action to charge the disbursements listed hereunder to the 600.1 account (Expense). The corresponding credit should be account 146.7 (OCTROI).

OCTROL HYOICE TO.	DATE	ACCURA	TOTAL	CHECK TO.	
	1956				
47733	2 Mar.	189.84			
47751	5 Mer.	170.89			
47891	9 Mar.	6750.47			
47879	8 Mer.	13359.04			
47892	9 Mar.	166602.45	90F 001 00	1022	
47893	9 Mar.	139749-05	327,821.77	There	
48014	15 Mar.	12401.37			
48062	15 Mer.	15028.92			
483.00	16 Mer.	2541.96			
48272	23 Mar.	16652.27			
48273	23 Mar.	29788.90			
48274	23 Mar.	76496.43	155,959.93	1023	
48275	23 Mar.	215663.13	mJJ317117		
48578	5 Apr	7589.52			
48551	29 Mar. 24 Mar.	1488-16			
48314	29 Mar.	7168.32			
48511	3 Apr.	1488.16		• • •	
4851.3 48628	6 Apr.	1488 16	235,867.45	1024	
48717	12 Apr.	48,2.90		·	
48718	12 Apr.	11368.25			
48719	12 1/2.	1400.67			
48720	12 Apr.	1907.93			
48721	12 ser.	7299.33			
48723	12 apr.	18299.24			
T88T0	18 Apr.	16711.14	61,819.46	1025	
48367	28 Mar.	9932.58	•		
49052	26 Kur.	352.36			
48653.	10 Mpr.	126.60			
18672	10 Spr.	942.00	-		
48740	12 Apr.	1488.16		and the second	
		-			
361481939	SECRET				

SECRET

25X1

Page 2 12 June 1956

25X1	INVOICE NO.	DATE	AMOUNT	TOTAL	CHECK NO.
	48741	12 Apr.	63.36		
	48771	13 Apr.	189.84		
	49048	28 Apr.	2094.65		
	49049	28 Apr.	1488.16		
	49050	28 Apr.	2640.00		
	49051	28 Apr.	893.04		
	49054	28 Apr.	2731.00		
	49055	28 Apr.	6416.00		
	49100	30 Apr.	2044.92		
	49101	30 Apr.	16011.63		
	49135	30 Apr.	1488.16		
	49149	30 Apr.	8107.41		
	48849	18 Apr.	8538.21		
	49245	8 May	200477.46	262,024.54	1026
	49331	30 Apr.	229,60		
	49347	11 May	893.50		
	49348	11 May	32234.10		
	49349	11 May	3481.48		
	49350	11 May	10245.59		
	49203	7 May	1488.16		
	49312	10 May	17455.40		
	49385	14 May	9120.84		
	49440	17 May	28076.50	103.225.17	1027
	4,440			1,146,738.32	20-27

2. The accounting entry to accomplish the above would be: Debit: 885-L00.1-1004-50-005 (09) \$1,146,738.32 Credit: 885-146.7-1004-50-005 \$1,146,738.32

25X1

25X1

Authorised Certifying Officer Project Comptroller

Distribution:

0&1 - Addressee

25X1 3 (Fin)

4 - Reading

5 - Chrono

1069:80000

SECRET